

Na osnovu člana 27 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 2025. godine, donijela je

**UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA
DRŽAVNE UPRAVE**

Član 1

U Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24 i 117/24) u članu 2 stav 1 tač. 16 i 16a mijenjaju se i glase:

„16) Ministarstvo energetike i rudarstva;

16a) Ministarstvo javnih radova;“.

Član 2

U članu 10 riječi: „praćenje realizacije infrastrukturnih projekata i nadzor nad efikasnošću rada organa zaduženog za realizaciju kapitalnih projekata kao preduslova ekonomskog razvoja;” brišu se.

Član 3

Član 18 mijenja se i glasi:

„**Ministarstvo energetike i rudarstva** vrši poslove uprave koji se odnose na: pripremu propisa iz oblasti energetike, energetske efikasnosti, rudarstva, geologije, ugljovodonika, koncesija iz nadležnosti ministarstva; industrijsku proizvodnju po sljedećim sektorima i podsektorima: proizvodnju električne energije i gasa, prenos i distribuciju električne energije, eksploataciju mineralnih sirovina; energetske politiku - utvrđivanje dinamike i pravaca razvoja energetike; sprovođenje politike i koordinaciju implementacije projekata u oblastima: proizvodnje, prenosa, distribucije i upravljive potrošnje električne energije, energetske efikasnosti i mineralnih sirovina, vršenje stručnih i upravnih poslova iz oblasti energetske efikasnosti, pripremu energetskog bilansa Crne Gore; promet naftnih derivata; sistem koncesija i dodjelu koncesija iz nadležnosti ovog ministarstva; eksploataciju mineralnih i drugih sirovina; geološka istraživanja; istraživanje i proizvodnju ugljovodonika; sprovođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i propisima u oblasti elektroenergetike, termoenergetike, energetske efikasnosti, rudarstva, geologije i ugljovodonika; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.”

Član 4

Član 18a mijenja se i glasi:

„**Ministarstvo javnih radova** vrši poslove uprave koji se odnose na: pripremu propisa iz oblasti strateških investicija; praćenje investicija iz oblasti za koje je ministarstvo osnovano; pružanje podrške investitorima tokom investicionog procesa iz nadležnosti ovog ministarstva; saradnju sa predstavnicima privatnog i javnog sektora u cilju kreiranja politika i mjera namijenjenih privlačenju investicija, a koji su u nadležnosti

ovog ministarstva; organizaciju i učestvovanje u izradi projekata, kao i praćenje realizacije projekata; prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe; davanje stručne ocjene na dokumentaciju za donošenje investicionih odluka; davanje stručnih mišljenja i pripremu projekata radi postizanja ciljeva ravnomjernog regionalnog razvoja; pripremu, ocjenu i realizaciju strateških investicija čija je realizacija od javnog interesa za Crnu Goru; planiranje, organizaciju, upravljanje i praćenje realizacije strateških investicija koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore; učestvovanje u ostvarivanju saradnje sa potrošačkim jedinicama u dijelu planiranja, realizacije i izvršenja strateških investicija; saradnju sa nadležnim državnim organima za oblast investicionog ulaganja; kreiranje pripremni radnji, tehničkih i administrativnih poslova za pripremu projekata i projektne dokumentacije u saradnji sa drugim državnim organima nadležnim za implementaciju strateških investicija; uspostavljanje evidencije o započetim strateškim investicijama u saradnji sa drugim državnim organima; učestvovanje u razvijanju jedinstvenog softvera za upravljanje strateškim investicijama; učestvovanje u pregovorima, zaključivanju i realizaciji međunarodnih ugovora iz oblasti strateških i investicija od javnog interesa; prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe; pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkim uslovima za pojedine objekte, a u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata primarne tehničke infrastrukture, objekata državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država; izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje; javno oglašavanje i sprovođenje postupka ustupanja radova za sprovođenje strateških investicija; zaključivanje ugovora o građenju; vršenje stručnog nadzora i kontrole kvaliteta izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme; tehnički pregled, prijem izvedenih radova, pribavljanje odobrenja za upotrebu objekta; evidenciju, plaćanje i kontrolu finansijskog utroška sredstava; sprovođenje finansijske revizije projekata u nadležnosti ministarstva; sprovođenje postupaka javnih nabavki za projekte u okviru programa koji se finansiraju iz EU sredstava; izvještavanje o realizaciji strateških investicija; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.”

Član 5

U članu 22 stav 1 tačka 9 briše se.

Dosadašnje tač. 10 do 24 postaju tač. 9 do 23.

Član 6

Član 32 briše se.

Član 7

U članu 49 stav 1 tač. 6 i 14 mijenjaju se i glase:

„6) Ministarstvo ekonomskog razvoja nad:

- Zavodom za metrologiju;

14) Ministarstvo energetike i rudarstva nad:

- Upravom za ugljovodonike.”.

Član 8

Poslije člana 62g dodaje se novi član koji glasi:

“Član 62d

Danom stupanja na snagu ove uredbe, u skladu sa djelokrugom utvrđenim ovom uredbom, ministarstva će preuzeti državne službenike i namještenike koji su vršili preuzete poslove, opremu i službenu dokumentaciju, i to:

- Ministarstvo energetike i rudarstva od Ministarstva energetike i Ministarstva rudarstva, nafte i gasa;
- Ministarstvo javnih radova od Uprave za kapitalne projekte.

Ministarstvo energetike i rudarstva i Ministarstvo javnih radova, u skladu sa djelokrugom utvrđenim ovom uredbom, donijeće akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Državni službenici i namještenici iz stava 1 ovog člana koji ne budu raspoređeni u skladu sa aktima iz stava 2 ovog člana, ostvaruju prava u skladu sa propisima o državnim službenicima i namještenicima.”

Član 9

Poslije člana 63a dodaje se novi član koji glasi:

“Član 63b

Danom stupanja na snagu ove uredbe, sredstvima utvrđenim Zakonom o budžetu za 2025. godinu ("Službeni list CG", broj 10/25), do donošenja izmjena i dopuna tog zakona, upravlja i raspolaže:

1) Ministarstvo energetike i rudarstva, u djelokrugu redovnog servisiranja i otplate obaveza koje se realizuju u okviru programskog budžeta Ministarstva energetike, pod organizacionim kodom 43601 i Ministarstva rudarstva, nafte i gasa, pod organizacionim kodom 43201;

2) Ministarstvo javnih radova, u djelokrugu redovnog servisiranja i otplate obaveza koje se realizuju u okviru programskog budžeta Uprave za kapitalne projekte, pod organizacionim kodom 40903.”

Član 10

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: _____

Podgorica, _____ 2025. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

mr Milojko Spajić